

Moralo wa mosebetsi

Mophato 2.

Kotara	Dibek e	Sepheo sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Maemo a tekolo	Tsela ya ho ruta le ho bala.
2	11-13	<p>LO:1Ho mamela AS:3O mamela ka thabo dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka tlasella a bontsha kutlwisiso. AS:1Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng. AS:2Bontsha ho mamela le tlhomphe ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetsa,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha <u>Kgokahanyo ka hare</u> LO:3Bala o senola AS:3A hlokomela ditlhaku le</p>	<p><u>Bonono Le botjhaba</u> <u>Mmino</u> LO:1 AS:4Ba bina dipina tse binwang tikolohong <u>Mahlale a Phedisano</u> <u>Dipale</u> LO:3 AS:3 O kgetha a hlalosa a be a a bue ka dintho tsa kgale mohl:difoto tsa baholo-holo kapa disebediswa.</p>	Le lapa lesa	<p>Buka e Kgolo Papetlwa Papetlwa na Makasine Dikere Difoto Boka Poustara Pictures</p>	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano Written Responses Practical Responses</p>	<p>1.Morutabana o kgetha pale e monate e buang ka lelapa bukeng e kgolo. 2Morutabana o bala mmoho le baithuti(shared reading) 3.Baithuti ba balla hodimo ba le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading) 4.Ba ipalla ba le bang. 5O sebedisa dipina ha a etsa pale ho natefisa. 6Baithuti ba pheta pale ka tatellano ba bile ba hlahisa maikutlo a bona ka tse etsahetseng paleng. 7.Hape morutabana aka sebedisa le dithothokiso le</p>

	<p>mabitso a ntshe moelelo dingolwang tse telele. 3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo. AS:4.Ntshetsa pele tsebo ya ditlhaku ka AS:4.2Ho elellwa lentswe le ngolwang ka tlhaku tse pedi(jk,tl,sh,ph,jj) AS:3Ho hlokomela ditlhaku tse pedi le tse tharo(jk tsh, Tjh, jj) LO:4Mongolo AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng 2.5O ngola pale e bobebe dithothokiso le dipina. LO:4 AS:5Bopa mabitso a tla peletwa a be a balwe ke ba bang 5.5O ikahela banka ya mabitso a hlahloba mopeleto</p>				<p>FAT-1</p>	<p>dipina ho natefisa. 8Baithuti ba iqapela dipale,dithothokiso le dipina ka ma hae a bona. 9.Ho sebediswa difoto dihlopheng ba qoqa ka malapa a bona. 10Tlasa tataiso ya morutabana ba nehana sebaka sa ho bua. 11.Baithuti ba seha babile ba manamisa ditshwantsho tsa malapa ba din ka dimakasineng. 12.Baithuti ba balla hodimo le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading) 13.Morutabana le baithuti ba bua ka poustara ba ntse ba hlalosa seo ba sebonang. 14Ba ngola mantswe a hlahellang ho poustara ho aha banka ya mantswe.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.					15.Ba etsa buka ntswe ba sebedisa mantswe a hlahellang ho banka ya mantswe 16.Baithuti ba bala seratswana se qotsitsweng bukeng e kgolo ho hlokomela mantswe a nang le ditlhaku tse pedi le tse tharo
14-16	<p>LO:1Ho mamela AS:3O mamela ka thabo dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka tlasello a bontsha kutlwisiso AS:1Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng.</p> <p>LO:2 AS:1 Itlhalose bowena le ka tse o potileng. AS:4O nka karolo phaphosing ya boithutelo le</p>	<p><u>Mahlale a bophelo</u> LO:2 AS:3Bolela lethathama la motswalle wa sebele o be ofane ka mabaka. <u>Mahlale a phedisano</u> AS:1O pheta pale ka batho lediketsahalo tsa kgale.</p>	Lelapa le metswalle	<p>Ditshwan tsho Dibuka Pampiri-A4 Cryons Dikere Boka Dibuka tsa ho bala</p>	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano Written Responses</p>	<p>1.O phetela bana dipale tsa kgale tse rutang ka boitshwaro bo bottle. 2.Ba bapisa seo ba se kileng sa etsahala maphelong a bona. 3.Ba sebedisa le thathama la dipina ho natefisa thuto. 4O sebedisa setshwantsho ho matlafatsa kutlwisiso. 5.Neha bana ditaelo ka dihlotshwana. 6.Neha sehlotshwana ka seng dibuka hlahosong boitshwaro,thoriso</p>	

	<p>puisano ho ya ka dihlotshwana .</p> <p>4.2Ho nka karolo a be a botse dipotso tse nepahetseng.</p> <p>4.4Ho bontsha hlomphe ditokelong tsa ba bang le maikutlong a babang</p> <p>LO:3</p> <p>AS:4.Ntshetsa pele tsebo ya ditlhaku ka</p> <p>AS:4.2Ho elelwa lentswe le ngolwang ka tlhaku tse pedi</p> <p>AS:3Ho hlokomela ditlhaku tse pedi le tse tharo,</p> <p>4.4O elelwa ditlhaku tse qalang letse qetelang jk <u>roma,rona,lema,duma</u> etc</p> <p>LO:3</p> <p>AS:3</p> <p>AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolwang tse telele.</p> <p>3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e</p>				<p>Practical Responses</p>	<p>tlhompho,tshwarelano,lera to etc</p> <p>7.Ba neha mosebetsi a tla hlalohanya motswalle wa sebele le le eo e seng wa sebele.</p> <p>8.Etsetsa motswalle wa hao karete o molebohe ka molemo oo a kileng a o etsetsa ona.</p> <p>9.Ba balla dikarete tseo ba di etseditseng motswalle le morutabana, ba di balla hodimo.</p> <p>10.Ba qapa pina kappa thothokiso tse metswalle ya bona ba e ratang.</p> <p>11.Etsa bonnete bah ore bana ban ka karolo mosebetsing hape ba hlomphe maikutlo a ba bang.</p> <p>12.Ba elelwa mantse a ngolwang ka tlhaku tse pedi/tharo</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>nepahetseng ya ho bua le modumo.</p> <p>3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya ka ho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho etsa moelelo.</p> <p>3.4A latela tsela e nepahetseng ya ho bala,a phita phita, a phomola a bile a phita mabitso pele a bala hodimo</p> <p>LO:4Mongolo</p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng a:</p> <p>2.2Ngola melaetsa ya dikarete le mangolo.</p>				<p>FAT-2</p>	<p>13.Ba aha banka ya mantswe a matjha a sa tlwaelehang.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------

17-18	<p>LO:1Ho mamela AS:3O mamela ka thabo dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka tlasello a bontsha kutlwisiso 3.1O mamela sehloho 3.2O mamela dikateng <u>Kgokahanyo ka hare</u> LO:2HO BUA AS:1 Itlhalose bowena ka tse o potileng AS:2 Sebedisa puo ho ithabisa mohlala o etse metlae,dilothe,ditshomo,o be o bope mantswe ka ho bapala. LO:3 AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolwang tse telele. 3.2A balla hodimo a bile a</p>	<p><u>Mahlale a muruo le tsamaiso</u> LO:1 AS:3O bala a be a eellwe ditheko hore ha di tshwane ho ya ka ho fapana ha diphahlo le mabitso a tsona. AS4:O bala tjhentjhe ha a qeta ho reka. AS:5O hlalosa bohlokwa ba ho boloka tjhelete o sa e senye le e meng mehlodi e jwaloka metsi le motlakase. <u>Metse</u> LO:1</p>	Ha re i lo reka	Ditshwan tsho Dibuka Pampiri- A4 Cryons Dikere Boka Dibuka tsha ho bala Matlakal a	<u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano Written Responses Practical Responses	<ol style="list-style-type: none"> 1.Morutabana le baithuti ba bala pale bukeng e kgolo e buang ka tsa kgwebo. 2Morutabana o bala mmoho le baithuti(shared reading) 3.Baithuti ba balla hodimo ba le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading) 4.Ba ipalla ba le bang.(Independent Reading) 5.O sebedisa dipina ha a etsa pale ho natefisa. 6Baithuti ba pheta pale ka tatellano ba bile ba hlahisa maikutlo a bona ka tse etsahetseng paleng. 7.Baithuti ba araba dipotso mabapi le tsa
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo.</p> <p>3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya ka ho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho etsa moelelo.</p> <p>3.4A latela tsela e nepahetseng ya ho bala,a phita phita, a phomola a bile a phita mabitso pele a bala hodimo</p> <p>LO:4Ho Ngola</p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng a:-</p> <p>2.1Ngola le thathama la mesebetsi ya beke</p> <p>AS:5Bopa mabitso a tla peletwa a be a balwe ke ba bang</p> <p>5.5O ikahela banka ya mabitso o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.</p> <p>AS:6O ngole ka mokgwa oo</p>	<p>AS:6O rarolla mathata a tjhelete e kenyeletsang bokae(total) le tjhentjhe diranteng le disenteng.</p>				<p>kgwebo.</p> <p>8.Ba ngola mabitso a matjha a hlahang bukeng e kgolo ba etse banka ya mantswe.</p> <p>9.Baitnuti ba ngola lethathama la dintho tse rekwang malapeng a bona.</p> <p>10.Ba tla le dithusa-thuto jk dintho tse sa sebetseng.</p> <p>10.Ba bapala le benkele sekolong,ba ngola lethathama tlasa tataiso ya morutabana,ba reka ba bale tjhentjhe.</p> <p>11.Ba bontshana ka bohlokwa ba tjhelete, le mokgwa wa ho e boloka,le hore ba seka ba reka se sa hlokeheng.</p> <p>12.Ba bapala banka(ho be le matshwari ba banka,basebeletsi jj)</p> <p>13Ba rutwa lekgathe, lejwale,lefetile le letlang</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>ba bang ba ka bang le kutlwisiso ya ho sebedisa puo le mongolo 6.1Ngola kutwisiso le tshebediso ya puo LO:6Kaho Le Tshebediso Ya puo AS:3Sebeditsa ka dipolelo ka ho: 3.4Ho sebedisa makgathe ka nepo.</p>				FAT-3	ho hlaha ho se rutilweng.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------	---------------------------

	19-20	<p>LO:1Ho mamela AS:3O mamela ka thabo dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka tlhasello a bontsha kutlwisiso. 3.1O mamela sehloho 3.2O mamela dikateng 3.3O noha se tla etsahala. 3.4O hokanya dintlha ka tatellano le maikutlo ka puo ya molomo. 3.5O araba dipotso ka puo ya molomo 3.6O hlalosa maikutlo ka puo ya molomo AS:1Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng. AS:2Bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetsa,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se</p>	<p><u>Metse</u> LO:4 AS:6O lekanya disebediswa tse sa kalweng le tse kalwang. LO:5 AS:1O bokella disebediswa(a le mong/dihlopheng)k a phaphosing le tikolong,a arabe dipotso tse botsitsweng ke morutabana. <u>Mahlale A Tlhaho</u> LO:1 AS:2O nka karolo se sehlotshwaneng a ntshetsa pele ditaelo ka bolokohi 2.2O hlalosa se etsahalang,a arabe dipotso</p>	Ha re pheha	Ditshwan tsho Dibuka Pampiri-A4 Cryons Dikere Boka Dibuka tsa ho bala Matlakal a	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano Written Responses Practical Responses</p>	<p>1.Morutabana o qoqa pale e monate ka metswako ya se tla phelwa etc. 2Baithuti le morutabana ba bala buka e kgolo mmoho. 3.A ka sebedisa mefuta-futa ya ditshwantsho ho etsa diresepe tse fapaneng. 4.O neha bana ditaelo ka mokgwa oo motswako o tla etswa ka yona. 5.Bana ba bokella mefuta-futa ya disebediswa 6.Ba balla hodimo pokella ya disebediswa tse kopangwa. 7.Ba bala tatellana ya mokgwa wa ho sebetsa. 8.Ho qoqwa ka mefuta-futa ya disebediswa dihlopheng,a bile ba kala. 9.Ba qoqa ka mefuta-futa ya dijana tse tla</p>
--	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

utlwileng haeba ho hlokeha
Kgokanyo ka hare
LO:4
AS:2Ngola ho latella sepheo
ka mekgwa e fapaneng
2.3Mekgwa ya ho
pheha(resepe)

sebediswa.
10.Sehlopha ka seng se nka
karolo ho tswaka
disebediswa ha
morutabana e leihlo.
11.Dihlopha kaofela dinka
karolo dipuisanong ba bile
ba nehwa monyetla wa ho
ntsha maikutlo mabapi le
seo ba se entsang
12.Ba aha banka ya
mantswe a mantswe a a
matjha.

FAT-4

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--